





Отчуоттар - быбардар

«Бука бары көхтөөхтүк ЫЛСЫАҔЫҢ...»

Сибээс үлэһиннэрэ илгиттэригэр... Комсомольскай Олох... 26 чилиннэрэ туруулар...

Муньахтары ытымга, чилиннэскэй устууоһу таллоо... Устаан көрдөбүлэрэ...

Ол эрээри соторутаарыта буолан асыпай уопсай комсомольскай муньаахха...

Комсомолкалар Светлана Иннокентьева, Агаша Попова, Люда Сивцева...

дестар бука бары инициативалаахтык, көхтөөхтүк... Оттон Екатерина Амантова...

Тыл эпитт комсомолецтар атын комсомольскай терит, тэлэри кытары...

Комитет биир сыллаах үлэтэ ортонон сыаналана...

Ылсынган Үлэлээбэт

«Якутсельстрой» тутар-танар учаастагы профсоюзнай теритэтин муньаага...

Ол эрээри учаастак үрдүкү тугус ыйдаах тутуу...

Профсоюзнай түбүнтэр

Социалистическай куоталаһы ыйдаагы, кварталлаагы...

Профсоюзнай үлэ биир сүрүн көрүгүнэн рабонай, дар экономикай биллигэр...

Буоллаахха

политическай да урал-тэргэ олус арыйах киһи хабыллыбытын үрдүнэн...

Коллектив сыйл халбыт ыйдарыгар туруоруллар сорукутары олоххо киллэрэ...



Ким дьиэтэ кэрэний?

Молдавия Брчанскай оройуонун сэлэтинньаларин билилэрин көрөн туран ити боппуруска эппиттээр...

Үгүс сэлэтинньалэргэ художественнай советтэро улааһаллар...

А. Гринько фотота. ССТА фотохрониката.

Ийэ дойду успун

КЫҢЫН ДА ЫҔЫЛЫТЫА СУОҔА

Быйылгы күн-дьыл уустууларга сибээстээн сүөһү аһылытын бөлөмүөһүннэ...

Колхоз сүөһү сипр бурдууһун хааччынарыгар гөсүдөрстө көмөлөһөр: быйыл билиэтэммитинээр...

Кыһын аһы сүөсүһүттэри ытылытыа суоҔа.

Итэвэстэри туоратыгыга туһайан

Лесхоз аһыһээрэ профсоюзка мөсткомун биир сыллаах үлэтин туһунан...

ри туоратыгыга элбэх эти-тэдрисгар туттарышы бар көрдөбүлэргэ олохтомо...

Мөстком биир сыллаах үлэтэ ортонон сыаналана. Муньаахха социалистическай куоталаһы...

Константин БОРИН

ЧЭПЧЭКИ КИЛИЭП ДИЭН СУОХ

Улэ геройдарын оскуолата

Константин Александрович Борин аата бийиги дойдубутулар киһиги билэр. Колхозка кыра үөрөхтөөх уол...

К. А. Борин—1932 сыллаахтан ССКП чилинэ. Партия XVIII съезини делегата этэ, ССРС бастаагы ыгы...

быта. 1942 сылтан АҔа дойдубу көмүскүүр сарин бүтүөр дээрэ—фронга. Социалистическай Улэ Геройун үлэбэ...

суох буоһарын туһугар ордук кичэйи барабаана хайдах регуляровкаламмытын керэ.

Киһи бурдук ыраастык быйлыбатах доскуй сипри кердөр эрэ: «бурдугу ыраастык быстарбат диин кулу...

Муньаахха иштүрүөһүгэр 46 сый апарал өттүлүгэр 46 сый апарал өттүлүгэр...

махтаһынан ахтабын. Киһи мадды хатылыыр буолара: «Техниһаны, Костя, талтыахха...

Дед Забота мадды буолакка сыйдыар, итнэни элини «хаачыстыба харабылынан» ааттылылар...

Араас сыйларга хомуйбур бурдугум биир тэгэ суох үүнүүлэбэ: үрдүк умнастаах уонна...



# МАГАН ХАЛААТТААХТАРГА БАРҮА БАҢЫЫБА

Улахан оройбут Зон бу дымт муус устар 29 кү нүдэр дотайдан илэн бэ рэн ийним малдыра дээн эшнэгэ. Малдыра хаста да хатылгамытын ийни фезалдер А. М. Павига, иара нэрлэрен, ианраае, ише илэн, иам ийни 3,4 күнээрүгэр Чуралчыга нэрдэрбүтүт.

Хирургический отде ле, цие сибидиссойа Алексеев Г. Н. оройбутуу кэ тоон нэрүүгэ хаалларба, та. Котон нэрүү түмүгөр, Зон ийни улахан-к была дэсүгүгэ уонна мал чэр сиргэр хаан турчи нра, нэрбата билээн, нэрст, тэе дурдур Иванова А. Н. уонна Тарасов Ю. М. тахсаннар уустук опера, даяны оройбуттара.

Операция кэинтээн сибистаран, икки оттуөн сибиргэхтээн, олуе мара хан турунгах оройу Якутскайга иккэлэрбэниит. Республиканык оро ба дымчатыгар ийтин ордук сымна оройбут үтүөрөн таарыта. Дымт дахчы, үрүг талааттаах дээн, кымаарүтүн ийни, тээн торон, күн сиргэр арыйда. Ираас дууһалаат, аһыныгас сүрэхтөөх оро, ийни-ады батыһа үтэ, ийни-ады, чуолаан хэ нурлар Алексеев Г. Н., Кузнецов Н. Н., Феликс

(Бүтүүгэ, Ийнин хаймат 117 №-гэр көр).

Тизхээн огуһа сымна сиргэр берэ сэрэнэ чу галаата. Огуһа нэстүбэт арый төрдүттэн түбүгүлү бүт сымнах адаарыйан сымнар. Уол чочумча тымс ийилээн турда, Онтон да быкта кыригтаах сымнара сиргэ батарыта үктээн бар, быт суолу нэрэ бээрда да, туох дараһы бонуоһа суох батыһагынан барда.

Улааны буолбата, кыри кий ирааһыада огуһа мөччүбэ сымдыра нөбүтүк. Тизхээн тизхэ сөү гүтүтүт араахтан ийтээн нэрэн турда.

Дээрбэн нөкөсүгөр, сө, нымтагар тохтоло суох түбүгүлүнүр кыйууру кү, турутууни кыйыта биир, тэллэр. Тохтоон кулгана тарын нэрбөннотөр онтон экиэ да-дьуо ийччүйбүтүн барар. Уһуу быата субулла сымдыар буолан маска, оһоо ийитимээн илар быһылаах, сотору, сотору тобогун кыныкчы тэттэр. Ол да буоллар тохтообот.

Өтөр буолбата, Дээрбэн күп, күөх ийианыһын бү рүлэе сымтар дүөдөрү кэ лэ. Кини тымнахтан үр, гон күс бөдө котон куу гуннаата. Иккитэ үстө эр, гийбэхтөөт кини үрдүнөн котон куйуурайан аасты лар. Орус дүөдөттөн уу лаан таарыта. Быһаар, дэр быһастарыгар иккитэ дээн күт курдук нэрээр кэй көхсө сүтүтэлээн ила.

дэн М. Л. пенятар бүр ийиана М. М. сымтэ, Ефремова Е. Д. үө, и. а. улахантан улахан баһаа, бобатын махтабытын нэр, дэбист.

Бу бийиэ нэрэниэ нэрэхан кэмнэ ийиэхэ, оройо кыйыныһын дымт чэхчы биллэбит. Ангардас оройбут туһугар нураттан сакытарый ребе ийни тогулдоон оройбулуна.

Махтабытын этэн ту рун бийиэ оройуон ийни үлөһиттэрэ, чуолаан оро йуоннаары билыһа нол, лектива, олуе марахан уеулуобуһа үлэһиннэр дэн саныбыт. Дымт, уот эргэте, саас эрдэттэн кү, күн хойукка дээрт нө, тельнай оттуллубанна, иларыахтары да, нэрсопи лы да олуе эрдийнэр. Үтүөрүөххэ да айылаах ийни үтүөрбэт, оттон ба йаларо да мөлтөөн, ахсаан малдыан сымтар эрдийдөөх, тэр өссө да сымтарар кутталлаахтар. Мантын уеулуобуһа өһө үлэһит, төрүн үлэһи көдүүдүнү нэмтатар, ийианыһы доруобуйатын ийни өтсү, күүтү мөлтөтөр.

Уһааныах төрүтүлэр бу боппуруоһу сымнахтан туруоран сотору кэм ийи ны быһаараллара инада. Улаана уонна Алексеев ШИШИГИННАР.

ида нөбүккэ, Тизхээннэ билигин огу, күн манырыгар табыгас таах буолла. Суон тийт төрдүгөр азорунан кэбэс та.

«Бору, бостуой, иайаа, чылаһан бэара. Бөһүөлүк, нө аһа турбут буоллар

Георгий ШИЦЕВ

## ТИЭХЭЭН - УОННА Д Ъ Э Р Б Э Н

(Оболорго кэлсээн)

ордута хаалла дээн уол чаан кэмнэ санаата. Онтон устунан санаата Саргыга, ийитигэр, мал дыан турар маһачыйыгар көһүгүлээтэ. Ити курдук төһө өр оройбута буолла, өйдөөн көрбүтэ огуһа нэстүбөт. Ойон турда. Ол бу дэки көрүлээн нэр, ле дараһы суох эата суох.

Бэрбит, куоттарбыһыа дэн санаат уол ийни дэки түһүнэ кэбистэ. Дэүдө кытыгынаары быһаардарга кээр-иһирэ таарыта, Онтон биир дэ ринг содус онхойго огу нукуун иы мунулары, нан аһыһа түсүдэр, Олуе соһуйбут уол ому, нугар кэһилээн тэйиһикэ, лээрн олоро түстэ. Онтон тура экирөөт, нөһүө быһаарга дымтэе гынан хаалла. Били мларман сөрдөөсүбүт суон тинта, тэр тийэн барыа биирдэ



ФОТОЭТИД. Хаар баратан, дэрообол П. Оксонишников фотота.

### Бийиэхэ суруйаллар

**КӨМӨЛӨӨТҮЛЭР**  
Эралик Эрастийн соххо Хэдаардаары отделеннэтэ тар Одьулууннаары 13 №, дэх СПТУ 31 курсаннара Г. Н. Мылдеев салаататынан «Үргүдү» сарайыгар бурдугу харайыһа үлэстэ

### ШИФЕРЭ САРАЛАНАР

Субуруускай соххо Мы рилара хас эмэ тыһыынча солкуобай төлөөн сарай туттаран баран, биир да техниканы уклакка таах туруорар. Хага ол онкугар

кэини хайыһан көрбүтэ, Дээрбэн туох буолбут оһонуй, да чугаһаан нэр эрэ дэбистэн нөһү рүү-мөһүрүү аһа аһара, нан буору хайар. Кини дэки кыһахтэ ийбөнө тохтоон кэбиспит. Та, көөн эмэ тинтин төрдү,

ида сымтар. Быһыһаан кэбичэ, кэбичэ аа-дьуо кэ биир. Тизхээн орус нө, дэн оттууһан төмөн хо, дуу лэбэллээх суон тинк, нө тийида. Мантан олох чүгэс. Адага үөрөһүтэ курдук, отуутун ангар тө бөтүн ийиһэ байһан кэ бистэ аһыһан огуурдуу түөһтөөн бөлөһкөтэ уол, на оргууй арый огуһун дэки харыһаалаата. Онуоха дөһөөр сөбүлүхтө Дээрбэн ойон турда. Ол түгүһү Тизхээн орус адаарыйбыт муһуһугар огуурун кырыһаат төт, төрү истанна. Балачча өр сүрүбэхтээт, экирэтэр тымс суоһун билэ, ийи, ния хайыһан көрбүтэ огу, һа тула холорунтуу сым дыар. Ийни атахтарынан мөһтөһүгөр сиргэ тимп рнэр дээр батарыта үк, төһө үктөөн кэһилээн дэһкүйбэхтиэр. Онтон эмэ ийни дэки иста, нар, тинти эргийэ котор. Ол-айы хата өтүүтэ ор, дук кылгаан нэр.

Тизхээн билигин дара ны огуһугар чугаһаан орус дүһайар. Тинт төр дүгөр сөрүөстөн турар, ираахтан одуулаһар.

Дэ ити курдук. Тиз хээн кэһилээн огуһу соһө, тоһун тутан турардаах. Ону көрөн Саргы олуе сакпүтэ. Онтон Тизхээн улаханым үрө санылар. Кини туохха барытыгар байһан иһаһа туттуу ила, да диир.



### «ӨТӨХТӨӨХ ӨНӨТӨ»

Оройуон ийни маза- һымнарыгар кыһаа уонна ийни дараһы бурдук астар иһыламмат күтсөтөрү үөс кэһэ. Буолуһа дараһы, райно салаатата күд аһыи тыһыһыһаан буһаһаа кэ, төһө иһтириг оһуола. Мурун Тыһыһыһа курдук иһааа сиргэ баар маза- һымнаарга тийдэн эрдийн эбэһиттэһэрэ, ордук хойу өрөскуоту сүтүтэ дүө? Ба, рыһы курдари, үрдүттэн иһылаһар «быдаа барыс таах». Ким кыһаһаһаа, кэһиһкэ наадалаах пекар, иһтан дараһы кэлэн иһаһ, тэра турала. Ону баһае райно салаатата билбитэ ираатта.

Оттон сэлкэһиэ сөһтөһө төрө, хайуу хаһы курдук бэдараһы соторун орто туһаа кэһи, көө сүтүтэ түтүрүлээх, кы рожан сү, гыһардээх, сарыһаа үлэ сөһө сараланмаһыттан иһа һэ хойукка дээрэ Өтө хтөһө төттөрү-таары субу һааһар. Оттон онно хайда һий?

Өтүтөх-сипиһөөх үс түөрт кайи иһиһа батан турар кыһаһыһыгар иһа сымсөбөт дээн учараттаан үһүн күнээрнэ кылгатааллар. Ардыгар тийэр аһаһиһи сымнаһаа-пекарын кыра, кий чуоһаһына хараһа иһа айылаһаһа айылаһаһаа, кэһиһэ иһиттээн кэһа, сөһө, сөһө үлэ чэһиһэ бүтүүтэ да, дараһы аһыһаһар.

Үгүс күтүө күһиһэртэн биир холобур, Алтынны 1 күдүгэр кыһаа өһиһэ кэһ, иһтан аһыһаһар үһү дэки сураһы иһиттэ дээн, кэһа 5 маас аһыһаһа кэһиһэртэ рик иһиһа иһа, атахтара «ири билбэт буолуор дээрн үлэһиттэр». Оттон сороһот кыһаһан тиксөһкө, маһа, төһөк үлэһиһэ кыһаһаһаһар иһа иһиһэ көбөрлөөхтөрүн үрдүгэр түстүлэр. Ол бери чиниһа биир: «Сага ийи, иһа» төһө дараһы «барыстаһа» иһи, аны бу үлгүр- дэһэ бэдараһыһа, сымнаһа хайа продаһа Өтөхтөһөһи аһыһыһыһи дэһи тылаһаһа баарай? Көбөрүтүкүү, сө, лөһиһиһи бөдөтө, Онтон оһоһотон таһыһыт буһаһаһа лар кэһиһиһа дээрн дөһө бууру иһаһаһаһара.

Оттон бийиэи сэлкэһиһэ өлөһтөөхтөрө улаханым му катыһан бу төһөһөһө тийдэххит дэн.

М. ПОТАЛОВ

Редактеры солбуһааччы С. Н. ЧИЧИГИНАРОВ.

Райно бырыбыһаһыһаһа, эргийн ветерана **ТОСКИН ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ** үһүн марахан мараһы кэһиһтэн албүүтүн бөһуөнүк кэргэттэригэр, аймахтарыгар, балар дөһуугар бэһити кутурбаныһа тийдэр.

Тантыр кэргэһи, аһаһыт, аһаһыт **ТОСКИН ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ** үһүн марахан мараһыттан албүүтү, дэриһиһи кү, ругуһаһа турар, таһаарыһтарыгар, аймахтарыгар иһаһаһаһаһаһа.

Кэргэһэ, өдөһөрө, сипиһара.

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чуралчы с., Кадр Маркс уул., 12. ТЕЛЕФОНАРБЫТ: редактор—21-395, отделлар — 21-495, улсэй—21-508.